



Leino



Mantswe a sebediswang haholo

diphoofolo

hantle

mankgane

notshi

Medumo

tl (batla, batlisisa, tla)

ng (leng, eng, bukeng)



Dibuka tsa Mophato wa Motheo tse
theoseditsweng boemong bo tlase

Di phatlaladitswe ka 2012 ke Molteno Institute for Language and Literacy

E thehilwe ho ya ka dibuka tse tshheditsweng
ka ditjhelete ke Zenex Foundation



*** Leino

- Mohlophisi: **Jenny Katz**
- Baqapi ba pale: **Jenny Katz le Mirna Lawrence**
- Mosebetsi: **Jenny Katz**
- Setsebi sa puo ya Sesotho: **Mmasibidi Setaka**
- Seakanyi: **Rob Owen**
- Boakanyi le boqapi: **Resolution**

© 2012 Molteno Institute for Language and Literacy

ISBN 978-1-775800-63-7



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives (CC
BY-NC-ND) 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download and
share this work as long as you attribute the
Molteno Institute for Language and Literacy,
but you may not change this work in any way
or use it commercially.

Leino






Ka le leng Tumelo a fumana leino.
A nahana, 'E ka ba ke leino la
eng le?'

A batla ho batlisisa hore ke la eng.




Tumelo a ya bukeng ya diphoofolo
a e bula. O bona noha. O lekola
meno a noha hantle.

Meno a noha a fapane le leino lena.
Lena ha se la noha.



Tumelo o bona tau. O lekola meno
a tau hantle.

Meno a tau a fapane le leino lena.
Lena ha se la tau.




O bona tadi. O lekola meno a
tadi hantle.

Meno a tadi a fapane le leino lena.
Lena ha se la tadi.



Tumelo o bona mankgane. O lekola
meno a mankgane hantle.

Meno a mankgane a fapane le leino
lena. Lena ha se la mankgane.



O bona notshi. O lekola meno a
notshi hantle.

Notshi ha e na meno, e na le
leleme! Leino lena ha se la notshi.



Ya ba Lebo o a tla. A mo dumedisa
a bososela.

Tumelo o lekola meno a hae hantle.
A ba a fumana karabo!

MOSEBETSI

Bapisa leibole ka nngwe ka setshwantsho se nepahetseng.

1. leleme la notshi



2. meno a tau



3. meno a mankgane



4. meno a noha



5. meno a Lebo



6. meno a tadi



Dibuka tsa **Vula Bula** di ikgethile mme buka ka nngwe e hlaha dipuong tsa Afrika Borwa tsa setso, hape e akantswe ho latela tswelopele ya tlhaho le ditlhoko tse itseng tsa dithuto tsa puo eo.



Kgato ya ★ (8)

Jo!
Rala o sehe
Bidika
Bala
Baleha!
Robala
Mamela
O se ke!

Kgato ya ★★ (5)

Konomaka
Monehelo
Lehae
Ntate o na le Pule
Seba

Kgato ya ★★★ (8)

Ke la mang lebidi le?
Leeto
Fesetere e thubehile!
Thusa!
O kae Palesa?
Re bapala mokoko
Bohobe bo joweng

Leino

Kgato ya ★★★★★ (5)

Lelapa le reka diaparo
Sehwete se seholo
Moya le Letsatsi
Bolokela hosane
Takatso tse tharo

Kgato ya ★★★★★ (6)

Sopo ya lejwe
Mmutla le sekolopata
Tau le tweba
Ho baka le nkgono
Toropo ya haeso
Afrika Borwa ya rona

Dibuka tsena di fana ka menyetla e mengata ya ho bala ka sehlopha, ho tataiswa, ho bala ka bobedi le ho bala ka bonngwe hore ba utlwisise medumo le mantswe a sebediswang haholo kapa maano a ho sheba le ho bua. Dipolelo tse bonolo le mantswe a tlwaelehileng a dumella tswelo pele ya ho bala. Ditshwantsho tse bohehang, tse hlakileng di etsa hore ba utlwisise ha bonolo.

SESOTHO